



Grade 3



TERM 3



HL SEP



WORKSHEET

PACK




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. Ore o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA



Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA



Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšega go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA




Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. Ore o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšege. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	1. Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. 2. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tau Ngwala potšišo ka: lefaufau

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa
	BALA	Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.				
	NGWALA	1. Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. 2. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: diruiwa Ngwala potšišo ka: bošego

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA







Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	morwa	fšega	boifa	mogwapa	
		myemyela	koloi	maoto	kuane	
	BALA	Morwa waka ga a gapeletšega go sepela ka maoto. Ge a sepela ka maoto o a paologa. O gapeletšega go apara kuane gore a se fiše ke letšatši. Ke mmoditše gore a ka sepela ka koloi ya ka ge a sa fšega. O ile a myemela ka gore o rata koloi. O rata koloi ebile ga se lefšega. Morwa wa ka o tlike le mogwapa ge a boya ka koloi. O be a rata go leboga go sepela ka koloi ya ka. Ke holofela gore o tla fela a reka mogwapa ge a sepetše ka koloi ya ka.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. O ile a myemela ka gore o rata loiko. 2. o rata koloi ebile ga se lefšega 3. waka o tlike Morwa le mogwapa ge a boya koloi ka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	mogau	
		ditau	mogau	lefaufau	tau	
	BALA	Mogau fšega go sepela bošego. O re o ile a bona tau bošego. O re ke tau e kgolo. Ke tau ya marofa. O e bone mohlang ola a sepetše le malome bošego. Ore o be a lebeleletše lefaufaung gatee tee a bona tau. Mogau ke lefšega ka fao ga ke tshephe gore o bone tau. Ke nagana gore ke mogopolo wa gagwe wa bofšega. Malome o re yena ga se a bona selo. Ruri Mogau e tloga e le lefšega. Ke mmone le mohlang a thoma sekolo. O ile a boya gae e sa le mesong a re go na le selo sa go lauma mmileng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogau o fšega go sepela neng? Mogau o fšega go sepela _____. Ore o ile a bona eng? Ore o ile a bona _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago tau? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tau</p> <p>Ngwala potšišo ka: lefaufau</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bošegong	thoma	holofela	gapeletšega	mohlang
	BITŠA	seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
		diruiwa	buiwa	seruiwa	diruiwa	
	BALA	<p>Tate o na le diruiwa tše dintšhi. Ke diruiwa tše di botse. Ka mehla tate o laela bašemane gore ba diše diruiwa tša gagwe. Maabane diruiwa tša tate di boile di sa felela. Ke holofela gore bašemane ga se ba di bale gabotse. Yo mongwe wa badiši o re o bone tau. O re o bone tau bošego. O nagana gore ekaba tau yeo e tšerego seruiwa sa tate. Tate ore ba gapeletšega go yo nyaka tau yeo ba e humane. Tau e ka tla ya fetša diruiwa.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o na le diruiwa tše dikaakang? Tate o na le diruiwa tše _____. Naa go diregile eng ka diruiwa tša tate maabane? Maabane diruiwa tša tate di _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: diruiwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: bošego</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bošegong

thoma

holofela

gapeletšega

mohlang



BITŠA

lefaufau

lauma

tau

Mogau

seruiwa

diruiwa

buiwa

seruiwa







BALA




Khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe. O be a nagana ka dibeke tša mathomo ge a be a thoma sekolo. O be a dula a le nnoši ka nako ya go khutša. O be a nyamile. O be a holofela gore yo mongwe a ka rata go dula le yena. Khumo o ile a nagana kudu ka kgopelo ya morutiši. O ile a nagana gore ga a gapeletšege go bapala le Thomas. O ile a nagana gape gore o a nyaka go bapala le yena ka fao o tla dumelelana le kgopela ya morutiši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khumo o be a robetše kae bošegong bjo bongwe? Khumo o be a robetše _____ bošegong bjo bongwe.2. Ge Khumo a thoma sekolo, o be a dula le mang ka nako ya go khutša? O be a dula _____.3. Khomo o be a nagana kudu ka eng? Khumo o be a nagana kudu ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Khumo ge a be a thoma sekolo? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Khumo ke _____.5. Ngwana maina (Maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khumo o be a robetše mpeteng bošegong bjo bongwe2. O be a dula a le noši ka nako ya go tšakhu.3. be a nyamile O.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tšala kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA






Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tšala kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mae</p> <p>Ngwala potšišo ka: letena</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leoto</p> <p>Ngwala potšišo ka: disangwetše</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tla kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	lefaufau	lauma	tau	Mogau	
		seruiwa	diruiwa	buiwa	seruiwa	
	BALA	Mogau o rata disangwetše. Ka mehla ka letena o ja sangwetše. Tate o re o tlo buwa seruiwa ka Mokibelo. O tshepa gore Mogau o tla ja nama ya seruiwa. Mogau o no sega. O a tseba gore a ka se je nama ya seruiwa. O tla itirela sangwetše gomme a ja. Mma le tate ba tshwenyega kudu ka Mogau. Ge a sa je sangwetše, o thala diswantšho tša tau le tša lefaufau.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mogau o rata disangwetše 2. Tate o re o tlo buwa sewarui ka Mokibelo 3. o no Mogau sega.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	mae	kae	hlwaela	molaetša	
		maeto	laela	kaela	belaela	
	BALA	Koko o rekile mae. O nyaka go direla bana disangwetše. Koko o dira disangwetše tše di bose. Di na le tatso ya lebebe. Ke disangwetše tša letena. Tate le yena o kgopetše disangwetše. O nyaka go di rwala ge a eya maeto. O humane molaetša wa gore a tle lekgotleng. Ga a nyake go belaela ka dijo ge a eya fao. Ka mehla koko o a mo kaela ge a kgopela disangwetše. O re disangwetše ke dijo tša bana.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o rekile eng? Koko o rekile _____. O nyaka go direla bana eng? O nyaka go direla bana _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago disangwetše? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mae Ngwala potšišo ka: letena



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		seolong	leotong	theogela	theoša	
	BALA	Bašemane ba theoga seolong. Ba theogela ka nokeng. Ba rata go bapala ka meetse. Yo mongwe o gobetše leoto. Ba kitimela gae gore ba hwetše thušo. Mma o ka moraleng. O dira disangwetše gore bana ba tle ba kgone go ja letena. O dira le teye gore ba kgone go theoša ka yona. O maketše ge bana ba kitima. O bona yo mongwe a gobetše leoto. O lata lešela le sekotlelo sa meetse gore a mo thuše.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba theoga kae? Bašemane ba theoga _____. Na yo mongwe o hlagetšwe ke eng? Yo mongwe o _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leoto Ngwala potšišo ka: disangwetše

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	disangwetše	letena	moraleng	mokotlaneng	tshwenyega
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	







BALA







Matuma o tsene ka moraleng mesong. A dula setulong. A kgopela mma disangwetše tše pedi tša letena. Mma o ile a mmošiša gore ke ka lebaka la eng a nyaka disangwetše tše pedi. Matuma o ile a fetola ka gore o swere ke tšala kudu leho-
no. Mma o mo file sangwetše tše pedi. Matuma a di lokela ka mokotlaneng wa gagwe. O be a ikwa a imologile. Mmagwe o ile a nagana gore mohlomongwe o a gola. O thoma go ja kudu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a tsenego ka moraleng mesong? _____ o tsene ka moraleng mesong.2. O kgopetše mma eng? O kgopetše mma _____.3. Mma o mo file disangwetše tše kae? Mma o mo file disangwetše tše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Matuma ge a se na go hwetša disangwetše tše pedi? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Matuma ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. matuma o tsene ka moraleng mesong2. Matuma a di lokela ka mokonengtla wa gagwe.3. imologile O be a ikwa a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dienywa Ngwala potšišo ka: dieta

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipshio Ngwala potšišo ka: tšhiololo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipshio Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dienywa Ngwala potšišo ka: dieta

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipshio Ngwala potšišo ka: tšhiololo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dienywa Ngwala potšišo ka: dieta

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipshio Ngwala potšišo ka: tšhiololo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dienywa Ngwala potšišo ka: dieta

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipshio Ngwala potšišo ka: tšhiololo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	<div data-bbox="443 443 1524 1243" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1272 1540 1624"> Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	seolo	leoto	beola	theoga	
		mae	hlwaela	kae	maeto	
	BALA	<p>Bana ba ile kae? Bana ba ile maeto. Ba ile lebopong la lewatle. Ke bone ba beola maeto ka tseba gore go na le mo ba yago. Ke bone ba apere diaparo tše di talalerata le dieta tša go kganya. Ruri ba be ba tloga ba kgahliša. Ke bone pese ya bona e theoga mmileng e ema pele ga lepatlelo. O mongwe wa bana o be a wišitše leseka la gagwe la mmamoratwa ka lefesetere. O fologile a le lata gomme ba tšwela pele ka leeto.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bana ba ile kae 2. Bana ba ile aetom 3. kgahliša Ruri ba be ba tloga ba. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		swiela	fietše	dieteng	leswielo	
	BALA	<p>Bašemane ba fula dienywa. Ba fula dienywa ka tšhemong. Dienywa di budule. Ge dienywa di budule di ba boleta ebile di ba le swikiri e ntšhi. Mma o re ba apare dieta ka mehla ge ba fula dienywa. Go na le meetlwa ka tšhemong ya dienywa. Ge bašemane ba fula dienywa ba hlohlora matlakala a mehlare. Mma o re ba swanetše go fiela matlakala ge ba fetša.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bašemane ba fula eng? Bašimane ba fula _____. Ba fula dienywa kae? Ba fula dienywa ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago dienywa? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: dienywa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dieta</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	tšhiololo	pshio	
	BALA	<p>Mosetsana wa tšhiololo o timeditše leseka. O le timeditše a eya sepetlele. O be a eya go bona moagišane. Moagišane o bolawa ke dipshio. Ngaka e re o rurugile mo pshiong. O rile go bona mosetsana sefahlego sa gagwe sa thoma go kganya. Mosetsana o mo thušitše go apara dieta. O mo thušitše le go phutha diaparo. Mosetsana wa tšhiololo o tloga a na le lerato.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mosetsana wa tšhiololo o timeditše eng? Mosetsana wa tšhiololo o timeditše _____. O le timeditše a ea kae? O le timeditše a eya _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: dipshio</p> <p>Ngwala potšišo ka: tšhiololo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	timeditše	leseka	talalerata	mmamoratwa	kganya
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA					
		<p>Greeta o timeditše leseka. Ke leseka le le botse. Ke le le talalerata la go kganya. Ke leseka la Greeta la mmamoratwa. Greeta o be a ikwa a nyamile kudu. Greeta o boditše bagwera ba gagwe gore o timeditše leseka. Zandile o le topile a le beile ka laiking. O le topile bjanyeng. O be a re ke la gagwe ka gore o itopetše lona. Ga se a botša Greeta gore o le topile. Zandile o be a rata leseka la Greeta kudu, eupša o be a mo kwela bohloko.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Geeta o timeditše eng? Geeta o timeditše _____.2. Mmala wa leseka ke wo mo bjang? Mmala wa leseka ke wo mo _____.3. Ke mang yo a topileng leseka la Geeta? _____ o topile leseka la Geeta.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Geeta ge a timeletšwe le leseka? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Geeta ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. geeta o timeditše leseka2. Ke leseka le le tsebo3. o be a Geeta ikwa a nyamile kudu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo.</p> <p>2. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale.</p> <p>3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____</p>
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo</p> <p>Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<p>1. Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____.</p> <p>2. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____.</p> <p>3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____</p>				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leino</p> <p>Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo</p> <p>Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leino</p> <p>Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehe. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo</p> <p>Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: leino</p> <p>Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	dienywa	dieta	fiela	fielang	
		tšhiololo	pshio	dipshio	pshiong	
	BALA	Dikgomo tša tate di šwahlile. Di šwahlile ka mahube. Modiša ga se a tswalela lešaka gabotse. Tate o a goeletša. O re re apare dieta re ye go nyaka dikgomo. Yena a ka se kgone go ya le rena ka gore o a lwala. O bolawa ke pshio. Re swanetše go kitima gore re kgone go šireletša dikgomo tša tate. Tate o re o tla šala a re kgela dienywa gore ge re boya re je. Dienywa tša tšhemo ya tate di a tsefa.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. dikgomo tša tate di šwahlile 2. Di šwahlile ka mabehu. 3. goeletša Tate o a.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	maina	maitišo	maikutlo	maikemišetšo	
		maitirelo	maitapišo	maiteko	maikarabelo	
	BALA	Modiša o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O lebogile maitapišo a rena. O tshepišitše go šireletša dikgomo go tloga bjale. O be a tloga a tšhogile ge a ekwa gore dikgomo di šwahlile. O be a bile a swabile kudu ka ge e le phošo ya gagwe. Ke kwešiša maikutlo a gagwe. Lenna ke be ke tla tšhoga ge nkabe e le phošo yaka. Re leboga fela ge dikgomo di boile. Ka maitišo re be re bolela ka maitemogelo a rena a go ya go nyaka dikgomo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang yo a tšerego maikarabelo ka go timela ga dikgomo? _____ o tšere maikarabelo ka go timela ga dikgomo. O tshepišitše go dira eng go tloga bjale? O tshepišitše go _____ go tloga bjale. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a modiši? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maikutlo Ngwala potšišo ka: šwahlile</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šireletša	mahube	šwahlile	goeletša	hlasela
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		leinong	leihlo	theile	theipi	
	BALA	<p>Maabane re tsogile ka mahube. Buti o be a swerwe ke leino. O be a ekwa bohloko ebile a goeletša. O be a beile seatla molomong. O be a tloga a ekwa bohloko kudu. Koko o bidišitše sehlare sa leino. O file buti ka komiki gore a nwe. O mo laetša gore a sohle le matlakala a sehlare. Re sa dutše, leihlo la ka la thoma go thunya. Ruri e be e le letšatši le le mpe. Koko o ntšhitše sehlare kamoka ra boela ra khutša.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maabane re tsogile neng? Maabane re tsogile ka _____. Buti o be a swerwe ke eng? Buti o be a swerwe ke _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: leino Ngwala potšišo ka: leihlo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šireletša

mahube

šwahlile

goeletša

hlasela



BITŠA

leina

leino

beile

reile

maina

maikemišetšo

maikutlo

maitišo







BALA







Mesong ye mengwe le ye mengwe ka mahube, Modise o be a etšwa go yo hweletša dikgomo tša gagwe bjang bjo botala bja go fula. Letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato. O be a leka le go di šireletša kotsing efe kapa efe. O be a kwele gore tau e šwahlile phakeng. O kwele badudi bare tau e hlasetše namane. O be a tšhaba gore tau e tla hlasela Dikgomo tša gagwe. O ile a akanya gore ge Tau e ka hlasela Dikgomo tša gagwe tša bohlokwa o tla dira eng? Modise o ile a goeletša are 'Tau! Tau! I kitimiša Dikgomo tša ka'





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a bego a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang? _____ o be a etšwa ka mahube go yo hweletša Dikgomo tša gagwe bjang.2. O be a kwele go reng? O be a kwele gore _____.3. Bare tau e hlasetše eng? Bare tau e hlasetše _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Modise o tšhoga gore tau e tla hlasela dikgomo tša gagwe? Lentšu leo le hlalosago gore Modise o a tšhoga ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. letšatši ka moka o be a diša dikgomo ka lerato2. O be a kwele gore tau e šwalehli phakeng.3. ka moka Letšatši o be a diša dikgomo ka lerato.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo 2. Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. 3. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo 2. Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. 3. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.

LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo 2. Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. 3. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.

LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo 2. Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. 3. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.

LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	<p>Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	<p>Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: diatla</p> <p>Ngwala potšišo ka: diaparo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	<p>Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sephaphapha</p> <p>Ngwala potšišo ka: moepong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA




William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.


LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 3 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	leina	leino	beile	reile	
		maina	maikemišetšo	maikutlo	maitišo	
	BALA	Mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo. O na le maikemišetšo a go fehla mohlagase. O nyaka go šomiša sephaphapha go pompa meetse ka sedibeng. O nyaka go kgonthiša gore sephaphapha se šoma gabotse. Ga a sa nyaka go bona batho ba sokola. Maabane ka maitišo re be re lebetše leina la gagwe. Buti o re gopoditše lona mesong ge re be re reile dihlapi.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. mošemane wa bohlale o na le maikemišetšo 2. Maabane ka maitišo re be re lebetše lenai la gagwe. 3. nyaka Ga a sa go bona batho ba sokola.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
		diatla	diala	diatleng	diaparong	
	BALA	Sesi o rata diaparo tša mabonwa. O di apara le ge a eya sedibeng go kga meetse. O tloga a thaba e le ruri ge mma a mo rekela diaparo. O dula a myemyela a itebeletše ka seipone. Ga a nyake ke swara ka diaparong tša gagwe. O re diatla tša ka di dula di šilafetše. Sesi o re ke leke go hlapa diatla ka mehla. Ke tla kgonthišiša gore ke dira seo ka mehla.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Sesi o rata diaparo tše di bjang? Sesi o rata diaparo tša _____. Sesi ore diatla tša ka di dula di le bjang? Sesi ore diatla tša ka di dula di _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a sesi ge a na le diaparo tše di swa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: diatla Ngwala potšišo ka: diaparo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	phaphapha	pompa	sedibeng	mohlagase	kgonthišiša
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		moepong	moeleng	moeng	moepo	
	BALA	Buti o šoma moepong. O apara diaparo tše di šireletšago ge a le moepong. O kgonthiša gore bašomi ka moka ba apara diaparo tša go šireletša. Buti o šoma ka mohlagase kua moepong. Go nyakega mohlagase o montšhi ka moepong. Go na le sephaphapha se segolo pele ga moepo. Gape o na le sediba se segolo ka morago ga moepo. Ba pompa meetse a sediba ka sephaphapha seo se segolo.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o šoma kae? Buti o šoma _____. Buti o apara diaparo tše bjang ge a le moepong? Buti o apara diaparo tša go _____ ge a le moepong. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sephaphapha Ngwala potšišo ka: moepong

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

phaphapha

pompa

sedibeng

mohlagase

kgonthišiša



BITŠA

moeng

moepo

moela

moeti

diaparo


diagelo

diatla

diabolo



BALA





William o be a nyaka go kgonthišiša gore batho bohle ba mot-sana wa gabo ba hwetša mohlagase le meetse a dibjalo tša bona. William o ile a šoma kudu go aga phaphapha e kgolo mo gare ga Wimbe. Ka maatla a go tšwa phaphapheng ya bobedi o ile a pompa meetse go tšwa sedibeng sa go iša fase. Sediba se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula. Meetse a dibjalo tša bona a be a phela a le gona! Batho ba Wimbe ba tloga ba ikgantšha ka William.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Ke mang yo a bego a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse?
_____ o be a nyaka go kgonthišiša gore batho ba gabo ba hwetša mohlagase le meetse.
2. William o agile eng mo gare ga Wimbe?
William o agile _____ mo gare ga Wimbe.
3. Ba ile ba pompa meetse a go tšwa kae ka phaphapheng ya bobedi?
Ba ile ba pompa meetse a go tšwa _____ ka phaphapheng ya bobedi.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela mošomo wa William?
Mošomo wa William ke _____.
5. Lentšu leo le hlalosago gore batho ba Wimbe ba thabela
a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. william o ile a šoma kudu go aga phaphapha se segolo mo gare ga wimbe
 2. Basedi se se be se ra gore balemi ba Wimbe ba ka se sa swanela ke go emela dipula.
 3. Wimbe Batho ba ba tloga ba ikgantšha ka William.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgomaganya

dithoto

boentsʼenere

tsepelela

ditlabakelo



BITŠA

tswala

tswaka

tswinya

motswala

tlwaela

tlwaetše

betlwa

otlwa







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlwaetše Ngwala potšišo ka: mootlwa

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Motswala Ngwala potšišo ka: batswadi

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgomaganya

dithoto

boentsʼenere

tsepelela

ditlabakelo



BITŠA

tswala

tswaka

tswinya

motswala

tlwaela

tlwaetše

betlwa

otlwa







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apare dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apare dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA					
		<p>Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apare dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo			
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	tswaletše	motswako	motswadi	tswalela
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgomaganya

dithoto

boentsʼenere

tsepelela

ditlabakelo



BITŠA

tswala

tswaka

tswinya

motswala

tlwaela

tlwaetše

betlwa

otlwa







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tlwaetše Ngwala potšišo ka: mootlwa



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo			
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	tswaletše	motswako	motswadi	tswalela
	BALA	Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Motswala Ngwala potšišo ka: batswadi

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlhamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o thlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	moeng	moepo	moela	moeti	
		diaparo	diagelo	diatla	diabolo	
	BALA	Tate o tlile le moeng. Moeng o šoma le tate moepong. Moeng o tlile a apere diaparo tša go šoma moepong. Moeng le tate ba šoma mošomo wa boentšenerere kua moepong. Ba šoma ka boentšenerere bja mohlagase. Ba kgonthišiša gore go na le mohlagase woo o lekanego moepong. Gape ba lekola ditlabakelo ka moka tša mohlagase gore di šoma gabotse. Ba thuša gape ka go lokiša didirišwa ka moka tša mohlagase.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. tate o tlile le moeng 2. Moeng o šoma le tate moengpo. 3. o tlile a Moeng apere diaparo tša go šoma moepong

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
		mootlwa	dithetlwa	setlwa	tlwaela	
	BALA	Buti o tlwaetše go bapala ga mmetli. O kgahlwa ke ge go betlwa ditulo. Gape o rata ge ba eya go nyaka dikota tša go betla nageng. Ge ba le nageng ba kga le dithetlwa. Buti o tla le tšona gae. Maabane o hlabilwe ke mootlwa kua nageng. O be a ekwa bohloko ebile a lla. O be a itshola ka gobane o tlogetše dieta. Bagwera ba gagwe ba be ba apere dieta. Mma o mmošša ka mehla gore a apere dieta ge a sepela.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o tlwaetše go bapala kae? Buti o tlwaetše go bapala _____. Ge ba le nageng ba kga eng? Ge ba le nageng ba kga _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a buti morago ga go hlaba ke mootlwa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: tlwaetše</p> <p>Ngwala potšišo ka: mootlwa</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentšenerere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tswaletše	motswako	motswadi	tswalela	
	BALA	<p>Motswala o tswaka motswako. Ke motswako wa dikuku. Motswala o kgona go paka dikuku kudu. O kgona le go paka borotho. Ge motswala a tswaka motswako wa borotho o a tsepelela. O re motswako wa borotho o nyaka šedi e kgolo. Ge a feditše go o tswaka o swanetše go o tswalela. O rutilwe ke batswadi ba gagwe go paka. Batswadi ba gagwe ba šoma lepakeng. Ba reketše motswala ditlabakelo ka moka tša go paka. Ke nyaka gore motswala a nthute go paka.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Motswala o dira eng? Motswala o _____. Ke motswako wa eng? Ke motswako wa _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: Motswala</p> <p>Ngwala potšišo ka: batswadi</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgomaganya	dithoto	boentsʼenere	tsepelela	ditlabakelo
	BITŠA	tswala	tswaka	tswinya	motswala	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	







BALA







Kelvin o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome. O ile a ithuta boentsʼenere ka go leka, go foša le go tsepelela go fetiša. Ge Kelvin a na le mengwaga ye lesometharo, o hlamile peteri. O šomišitše ditlabakelo tša go akaretša sota, esiti, tšhipi le theipi. Peteri ye e be e na maatla a mantšhi. Maatla a yona a be a lekane go tšhuma magae mo setšhabeng sa gabo le go mo thuša go šoma ditlhamo tša gagwe tše difsa. Setšhaba sa gabo se be se ikgantšha ka yena.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<p>1. Ke mang yo a feditšego diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale, tša go robega tša mohlagase gore di šome? _____ o feditše diiri tše ntši a kgomaganya diripa tša dithoto tša kgale tša go robega tša mohlagase gore di šome.</p> <p>2. Kelvin o ithutile boentšenerere bjang? O ithutile boentšenerere ka go _____, _____ le go _____</p> <p>3. Kelvin o tlamile eng ge a na le mengwaya ye lesometharo? Kelvin o tlamile _____ ge a na le mengwala ye lesomethato.</p> <p>4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela mošomo wa Kelvin? Lentšu leo le hlalosago gore setšhaba sa gabo se thabela Mošomo wa Kelvin ke _____.</p> <p>5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____</p>




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <p>1. ge kelvin a na le mengwaga ye lesometharo o hlamile peteri</p> <p>2. Perite ye e be e na maatla a mantšhi.</p> <p>3. sa gabo se be se ikgantšha Setšhaba ka yena.</p>




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjalwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjalwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjahlwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjalwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjalwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ga a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjala bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjalwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjala bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bjahlwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlakala go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tswaka	motswala	motswako	tswinya	
		tlwaela	tlwaetše	betlwa	otlwa	
	BALA	<p>Motswala o nyaka motswako wa khekhe. Sesi o re a o nyake inthaneteng. Motswala ga a tsebe go šomiša inthanete. Sesi o mo laela gore a bule letlakala lefe la inthanete. Go tloga fao a tlanye seo a se nyakago. Ge a feditše a kgotle konopi ya go nyaka. Ke moka o tla hwetša dingwalwa tšeo a di nyakago. Motswala o tlwaetše go šomiša inthanete bjale. O kgona go tlanya a hwetša sengwalwa seo a se hlokago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. motswala o nyaka motswako wa khekhe 2. Motswala ga a tsebe go šomiša neteintha. 3. o re a o Sesi nyake inthaneteng. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	tshela	tshele	tshelela	tshepo	
		tshetše	tsheletše	letsha	tshepile	
	BALA	<p>Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye tshela. O kgona go bula inthanete. O kgona go kgotla dikonopi go tle dingwalwa. O kgona go kgetha dingwalwa tša go fapana. O kgona go nyaka dingwalwa tša sekolo mo inthaneteng. Ke na le tshepo ya gore ge a gola o tla šoma go dira matlakala a inthanete. O tseba go bala. Motswala ga a na tshele. O a thaba ge a thuša bana ba bangwe. Ruri o tloga a le bohlale. Motswala o ikgantšha ka yena.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye mekae? Ngwana wa motswala o na le mengwaga ye _____. 2. O kgona go dira eng? O kgona go _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go maikutlo a motswala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: inthanete</p> <p>Ngwala potšišo ka: tshela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		dipshio	pshiong	dipshio	pshio	
	BALA	Tate o swerwe ke mpshikela. Ga a nyaka go ya ngakeng. O re nyaka e a tura. O re o nyaka maina a dihlare tša mpshikela inthaneteng. Ge a di hweditše o tla ya go di reka. Tate o boile. O rekile dihlare. O rekile le nama ya dipshio. Ka moka re rata nama ya dipshio. Mma o kgona go di apea gabotse. Ruri lehono re tla ipshina.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tate o swerwe ke eng? Tate o swerwe _____. 2. Ga a nyaka go ya kae? Ga a nyaka go ya _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mpshikela</p> <p>Ngwala potšišo ka: dipshio</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	inthanete	tlanya	konopi	mahlasedi	dingwalwa
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	







BALA







Zandile o nyaka go bjala disetoroberi. Ga a tsebe gore di bja-
lwa bjang. Mma le baagišane le bona ga ba tsebe. Sesiagwe
o mo laetše gore a nyake mo inthaneteng. Mma o ile a bulela
Zandile inthanete mogaleng wa gagwe. Mo godimo ga letlaka-
la go be go ngwadilwe "Google". Mma o laetša Zandile gore
a tlanye seo a se nyakago. Zandile a tlanya: Ke bjala bjang
disetoroberi. Ke moka a kgotla konopi ya go nyaka. O hweditše
dingwalwa tša go hlalosa gore disetoroberi di nyaka meetse le
mahlasedi a letšatši. Zandile a myemyela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zandile o nyaka go bjala eng? Zandile o nyaka go bjala _____.2. Ke bomang ba bangwe bao ba sa tsebego go bjala disetoroberi? _____ le _____ ga ba tsebe go bjala disetoroberi.3. Sesiagwe o mo laetša gore a nyake kae? Sesiagwe o mo laetša gore a nyake _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile? Lentšu leo le hlalosago gore Zandile o be a thabile ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zandile o nyaka go bjala disetoroberi2. Zandile a lamyemye3. tsebe Ga a gore di bjalwa bjang.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA




Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: thwala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgethollo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	<p>Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: lengwalo</p> <p>Ngwala potšišo ka: bong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	







BALA



Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba ka kgethollwa bjang? Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa? _____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla? _____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: thwala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgethollo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	<p>Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: lengwalo</p> <p>Ngwala potšišo ka: bong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: thwala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgethollo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	<p>Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: lengwalo</p> <p>Ngwala potšišo ka: bong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: thwala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgethollo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	<p>Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: lengwalo</p> <p>Ngwala potšišo ka: bong</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	







BALA



Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba ka kgethollwa bjang? Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa? _____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla? _____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	mpshikela	ipshina	pshio	pshiong	
		tshela	tshele	tshelela	tshepo	
	BALA	Bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela. Bana ba šala le koko. Koko a ka se kgone go ba iša ngakeng ka moka. Koko ga a sa na matšato. Koko o ba apeela sehlare sa mpshikela. O na le tshepo ya gore ba tla fola ka pela. Ke moka a ba apeela le sopo ye bose ya dipshio tša kgomo. Bana ba tla ipshina kudu ka sopo yeo. Grape e tla ba thuša le mpshikela. Dijo tša borutho di tloga di thuša.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba tshela ba swerwe ke mpshikela 2. Koko o ba apeela sehlare sa mpshilake. 3. ba Bana koko šala le.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		thwetše	thwadima	thwethiša	setulothwethi	
	BALA	Mošomong wa tate ga go na kgethollo. Ba thwala batho ka moka bao ba nago le bokgoni. Ga ba thwale go ya ka merafe goba bong. Maabane ba thwetše moentšenerere wa go sepela ka setulothwethi. Ba agile gabotsana gore sethuthwethi se kgone go thwetha ge mošomi a eya mošomong. Bašomi ba bangwe le bona ba thuša ka go thwethiša mošomi ge ba na le sebaka.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mošomong wa tate ga go na eng? Mošomong wa tate ga gona _____. Ba thwala batho bao ba nago le eng? Ba thwala batho bao ba nago le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago maikutlo a motwala ka ngwana wa gagwe? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwala Ngwala potšišo ka: kgethollo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
		lengwalo	ngwageng	ngwaga	ngwalela	
	BALA	Ngwana o ngwala lengwalo. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela kgoro ya thuto lengwalo. Ngwana o belatšwa ke kgethollo sekolong sa gagwe. O re barutiši ba ba kgetholla ka bong. Gape go na le mapheko a mantši go bana ba basetsana. Basetsana ga se ba dumelelwa go bapala dipapadi tše dingwe. Gape ebile ga ba dumelelwe go apara diaparo tše dingwe tša sekolo ka gore ke basetsana.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana o ngwala eng? Ngwana o Ngwala _____. O ngwalela mang lengwalo? O ngwalela _____ lengwalo. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: lengwalo Ngwala potšišo ka: bong

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethollo	merafe	bong	mapheko	matšato
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	



BALA





Kgethollo ke ge batho ba swarwa ka go se loke ka lebaka la sengwe seo ba ka se kgonego go se fetola. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba bong. Katherine o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa bjalo ka bangwe ka baka la mmala wa gagwe le bong. Geeta o ile a nagana ka nako yeo Malcolm a ilego a mo kwera ka gore a ka se tsoge a kgonne Dipalo bjalo ka yena ka gore ke ngwanenyana. Ruri kgethollo e na le bobbe ka gare. Ka mehla Geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya Malcolm. Kathrine le yena o be a na le mapheko a mantšhi mošomong ka baka la bong.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Batho ba ka kgethollwa bjang?
Batho ba ka kgethollwa ka _____ goba _____.
2. Ke mang yo a bego a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa?
_____ o be a swarwa okare ga se motho wa go hlalefa.
3. Ke mang yo a bego a hwetša meputso e mekaone ka Dipalo ka mehla?
_____ o be a hwetša meputso e mekaone ka mmetse ka mehla.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
5. Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
6. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. ka mehla geeta o be a hwetša meputso e mekaone go feta ya malcolm
 2. Batho ba ka kgethollwa ka morafe wa bona goba ngbo.
 3. kgethollo e Ruri na le bobbe ka gare.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwebo
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo



BALA





Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Mmago Trevor e be mohlobo mang?
Mmago Trevor e be e le _____.
2. Tatagwe e be e le mohlobo mang?
Tatagwe e be e le _____.
3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane?
Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. mmago Trevor e be e le mothomoso
 2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.
 3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa	
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditše baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tseno ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kgwebo Ngwala potšišo ka: lekgwara

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mohlwa Ngwala potšišo ka: hlware

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kgwebo Ngwala potšišo ka: lekgwara



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mohlwa Ngwala potšišo ka: hlware

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwebo
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	



BALA





Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Mmago Trevor e be mohlobo mang?
Mmago Trevor e be e le _____.
2. Tatagwe e be e le mohlobo mang?
Tatagwe e be e le _____.
3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane?
Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. mmago Trevor e be e le mothomoso
 2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.
 3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kgwebo Ngwala potšišo ka: lekgwara

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mohlwa Ngwala potšišo ka: hlware

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditše baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tseno ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo



BALA





Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Mmago Trevor e be mohlobo mang?
Mmago Trevor e be e le _____.
2. Tatagwe e be e le mohlobo mang?
Tatagwe e be e le _____.
3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane?
Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. mmago Trevor e be e le mothomoso
 2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.
 3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwebo
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditše baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwebo
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA



Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditše baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tseno ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwebo
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	



BALA





Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.



NGWALA

1. Mmago Trevor e be mohlobo mang?
Mmago Trevor e be e le _____.
2. Tatagwe e be e le mohlobo mang?
Tatagwe e be e le _____.
3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane?
Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.
4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka?
Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.
5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong.
a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1



BALA

Bala mantšu a  le a  gape.



BALA

Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2



BALA




Bala mantšu a  le a  gape.







NGWALA

- Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.
1. mmago Trevor e be e le mothomoso
 2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.
 3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kgwebo Ngwala potšišo ka: lekgwara



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mohlwa Ngwala potšišo ka: hlware

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekiša
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa	
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	<p>Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.</p>							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditye baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tšena ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA






Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	thwala	mothwana	thwetha	thwathwaša	
		ngwala	ngwana	ngwapa	ngwaya	
	BALA	Ngwana wa sesi o a seleka. O rata go ngwala mabota. Maloba o thadile mothwana lebating. Maabane o ngwapile ngwana wa moagišane. Lehono ke mo hweditše a thwetha ka setulo sa koko. Koko o mo laetša gore a bapale ka mafuri. Ge ke eya go mo hlola ke hweditše a kitimiša leobu. Ruri ngwana wa sesi ga a na tsebe. Ge o mo kgala o a lla.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwana wa sesi o a seleka 2. O rata go langwa mabota. 3. o Maloba thadile lebating mothwana.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		kgwekgwe	kgwele	kgwebo	mankgwari	
	BALA	Malome o na le kgwebo. O thwetše batho ba merafe ye go fapana. Go na le bathobaso le bašweu. Malome ga a na kgethollo. O thwala bašomi go ya ka bokgoni. O swara bašomi ba gagwe gabotse. Bašomi ba gagwe ga se dikgwara. Ba tseba kgwekgwe ya mošomo. Go na le lekgwara pele ga kgwebo ya malome. Malome o tla kgopela bašomi gore ba tloše lekgwara leo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malome o na le eng? Malome o na le _____. 2. Ke mang yo a se nago kgethollo? _____ ga a na kgethollo. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore bašomi ba malome ba šoma gabotse? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kgwebo</p> <p>Ngwala potšišo ka: lekgwara</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mothomoso	bašweu	hlakana	leobu	kgokagana			
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	hlwekišetša	hlwele	lehlwa	fehlwa
	BALA	Mma o a hlwekiša. O hlwekiša ka moraleng. Go reng a hlwekiša ka moraleng? Go na le mohlwa ka moraleng. Mma o tšwa ka moraleng a kitima. O bone hlware e kgolo thlakeng. O biditše baagišane gore ba mo thuše go entšha. O hlwele a tšhogile letšatši ka moka. O a šia ge a tseno ka ntlong. O nagana gore o tla hlakana le hlware gape. Ka ntle go na le lehlwa. Ka moka re nyaka go dula ka moraleng.							
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Mma o hlwekiša kae? Mma o hlwekiša ka _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 							

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: mohlwa</p> <p>Ngwala potšišo ka: hlware</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

mothomoso

bašweu

hlakana

leobu

kgokagana



BITŠA

hlwaela

mohlwa

hlware

hlwekiša

kgwara

kgwatha

lekgwara

kgwebo







BALA







Mmago Trevor e be e le mothomoso. Tatagwe e be ele mošweu. Trevor e be e le wa merafe ya go hlakana. Ge Trevor e sa le ngwana o monnyane, batswadi ba gagwe ba be ba fela ba mo iša phakeng. Eupša batswadi ba gagwe ba be ba tseba gore ba tla tsena mathateng ge maphodisa a ka tseba gore ke ba lapa. Ka fao, ge ba eya phakeng, ba be ba swanetše go itira eke ga ba tsebane! E be nako ya kgethollo e kgolo ya merafe. Trevor o gotše a phela bjalo ka leobu.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Trevor e be mohlobo mang? Mmago Trevor e be e le _____.2. Tatagwe e be e le mohlobo mang? Tatagwe e be e le _____.3. Batswadi ba Trevor ba be ba rata go mo iša kae ge e sa le yo monnyane? Ba be ba rata go mo iša _____ ge e sa le yo monnyane.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka? Lentšu leo le hlalosago gore kgethollo ga se ya loka ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago Trevor e be e le mothomoso2. Trevor e be e le wa merafe ya go nahlaka.3. e be ele Tatagwe mošweu.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	1. Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. 2. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	1. Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. 2. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	1. Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. 2. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	1. Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. 2. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	1. Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. 2. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	1. Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. 2. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	1. Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. 2. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	1. Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. 2. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri e bile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	<p>Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kgethegilego

ditšo

bohwa

moropa

ikgantšha



BITŠA

ntlaba

ntlo

ntlong

ntliša

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlware	hlwekiša	
		kgwara	kgwatha	lekgwara	kgwebo	
	BALA	Ngwagola re ile ga malome. Re be re ile go keteka moletlo wa bohwa gona. Malome o be a nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo. Ke kgwebo ya go rekiša diaparo tša setšo. Re rile ge re fihla ra hwetša bašemane ba letša meropa. Basetsana ba be ba bina ka go ikgantšha. Basadi ba be ba apeile ka mafuri ebile ba opela. Banna ba be ba eja nama ba dutše lekgwareng. Batho ka moka ba be ba apere diaparo tša setšo. E be e tloga ele moletlo o kgethegilego.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ngwagola re ile ga malome 2. Re be re ile go keteka moletlo wa hwabo gona. 3. o be a Malome nyaka go bula kgwebo ya gagwe semmušo.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
		nkwelela	nkwešiša	nkwela	dinkwe	
	BALA	Rakgadi o letša moropa. Ke moropa wo mobotse. O betlilwe ka bokgwari. O kgabisitšwe ka letlalo la nkwe. Rakgadi o tloga a ikgantšha ka moropa wa gagwe. Ke moropa wo o kgethegilego. Rakgadi o nkwele ke ipshina ka go opela ge a letša moropa. Rakgadi o re ba mo kgopetše gore a tle a letše moropa lepatlelong ka letšatši la bohwa. Batho ba tla be ba laetša le go keteka ditšo tša bona. Ke tloga ke ikgantšha ka setšo sa gešo.				

	NGWALA	1. Rakgadi o letša eng? Rakgadi o letša _____. 2. O kgabisitšwe ka eng? O kgabisitšwe ka _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore moropa ke o mo bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moropa Ngwala potšišo ka: nkwe





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		ntlogela	ntlela	ntlatša	ntlišetša	
	BALA	Buti o ntlogetše ka ntlong. O ntlogetše ke nnoši. O re o tla ntlīšetša dijo mosegare. O rwele moropa ebile o apere diaparo tša setšo. O apere diaparo tša gagwe tšeo di kgethegilego. Ka mehla ge go na le moletlo o apara diaparo tše di kgethegilego. Ke nagana gore o ile moletlong. Ke tshepa gore o tla gopola go ntlela le dijo mosegare.				
	NGWALA	1. Buti o ntlogetše kae? Buti o ntlegetše ka _____. 2. O ntlogetše le mang? O ntlogetše _____. 3. Ngwala madiri a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: ntlong Ngwala potšišo ka: ntlīšetša





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgethegilego	ditšo	bohwa	moropa	ikgantšha
	BITŠA	ntlaba	ntlo	ntlong	ntliša	
		nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	
	BALA					
		<p>Letšaši la Bohwa le batametše. Mna Dube o re bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša Afrika Borwa gosasa. Ke letšatši leo le kgethegilego. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo tša bona. Olivier o ile a tshwenyega ka ga diaparo tša Letšatši la Bohwa go fihlela nako ya go robala. O be a sa tsebe gore o tla apara eng. Ge a tsoga mesong, tatagwe o mo file payne ya kgale gomme a mo thuša go e apara. O mmoditše gore o loketše go bapala moropa wa gagwe wa Karyenda.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke letšatši lefe leo le batametšego? Ke letšatši la _____.2. Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša eng? Mna Dube o kgopetše bana gore ba tle ka diaparo tša _____.3. Ke mang yo a bego a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa? _____ o be a tshwenyegile ka diaparo tša letšatši la bohwa.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa? Lentšu leo le hlalosago gore Olivier o be a ikwa bjang ge a nagana ka diaparo tša letšatši la bohwa ke _____.5. Ngwana maina a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mna dube ore bana ba tla keteka ditšo le ditlwaelo ka moka tša afrika borwa gosasa2. Ke letšatši leo le gilegokgethe.3. o kgopetše bana gore ba tle ba apere diaparo tša ditšo bona tša Mna Dube.